

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU I
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

BRČKO GAS OSIGURANJE D.D. BRČKO

MART 2014. GODINE

Kopija broj: 1

S A D R Ź A J

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	3
BILANS USPJEHA	5
BILANS STANJA	6
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	7
BILANS TOKOVA GOTOVINE	8
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	5
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	5
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA.....	7
4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE	15
5. PRIHODI OD PREMIJE	16
6. PRIHODI OD UKIDANJA I SMANJENJA REZERVISANJA	17
7. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	17
8. RASHODI ZA DUGOROČNA REZERVISANJA I FUNKCIONALNE DOPRINOSE	17
9. NAKNADE ŠTETA I OSTALE NAKNADE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA.....	18
10. TROŠKOVI MATERIJALA, ENERGIJE, USLUGA I NEMATERIJALNI TROŠKOVI ...	18
11. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI.....	18
12. FINANSIJSKI PRIHODI	19
13. FINANSIJSKI RASHODI.....	19
14. OSTALI PRIHODI.....	19
15. OSTALI RASHODI.....	19
16. POREZ NA DOBIT	20
17. ZARADA PO AKCIJI.....	20
18. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA.....	21
19. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	21
20. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREMIJE I UČEŠĆA U NAKNADI ŠTETA	22
21. DRUGA POTRAŽIVANJA.....	22
22. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	23
23. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	23
24. OSNOVNI KAPITAL	24
25. DRUGE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	24
26. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA.....	24
27. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA.....	25
28. UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA	25
29. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA.....	26
30. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA.....	27
31. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA.....	27
32. EKSTERNA KONTROLA.....	27
33. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA.....	28

PRILOZI (DOPUNSKI IZVJEŠTAJI) BROJ 1-13

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Dioničarima Brčko Gas osiguranja d.d. Brčko

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Brčko Gas osiguranja d.d. Brčko (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine i bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Brčko Distrikta BiH, kao i za takve interne kontrole za koje rukovodstvo utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale uslijed pronevjere ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih principa i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija podrazumijeva primjenu postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Izabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed pronevjere ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja, u cilju kreiranja adekvatnih revizijskih postupaka u datim okolnostima, ali ne za potrebe izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu adekvatnosti primjenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnov za izražavanje našeg mišljenja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Dioničarima Brčko Gas osiguranja d.d. Brčko (nastavak)

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Brčko Distrikta BiH.

Ostala pitanja

Finansijski izvještaji Društva za godinu koja se završava dana 31. decembra 2012. godine su bili revidirani od strane drugog revizora u čijem je izvještaju od 7. aprila 2013. godine izraženo pozitivno mišljenje na te finansijske izvještaje.

Banja Luka, 28. mart 2014. godine

CONFIDA – REVIZIJA BANJA LUKA d.o.o.


Slavica Praštalo
Ovlašćeni revizor



BILANS USPJEHA
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2013. GODINE

Bilansne pozicije	Napomene	2013. u KM	2012. u KM
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja neživotnih osiguranja	5	14.022.877	14.460.211
Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja		-	195.258
Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	6	354.386	136.203
Drugi poslovni prihodi	7	342.226	396.991
		14.719.489	15.188.663
POSLOVNI RASHODI			
Funkcionalni rashodi			
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	8	487.001	426.540
Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja	9	6.169.676	7.823.291
		6.656.677	8.249.831
Troškovi sprovođenja osiguranja			
Troškovi amortizacije i rezervisanja		62.350	81.863
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi	10	1.977.116	2.216.492
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	11	1.665.726	1.690.102
		3.705.192	3.988.457
Ukupno poslovni rashodi		10.361.869	12.238.288
POSLOVNI DOBITAK		4.357.620	2.950.375
Finansijski prihodi	12	493.508	424.589
Finansijski rashodi	13	257.199	11.562
Ostali prihodi	14	235.636	68.760
Ostali rashodi	15	423.477	128.663
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine		32.000	-
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina		218.700	-
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		4.592.788	3.303.499
Porez na dobit	16	509.318	401.995
UKUPAN NETO DOBITAK PERIODA		4.083.470	2.901.504
ZARADA PO AKCIJI	17	716.40	580.30

**BILANS STANJA
NA DAN 31.12.2013. GODINE**

Bilansne pozicije	Napomene	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja		7.100	21.991
Nekretnine, postrojenja i oprema	18	5.056.255	5.000.283
Dugoročni finansijski plasmani	19	1.898.910	623.230
		6.962.265	5.645.504
Tekuća imovina			
Dati avansi		15.442	234
Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci	20	2.036.433	1.825.896
Potraživanja iz specifičnih poslova		232.755	290.104
Druga potraživanja	21	1.854.042	1.307.697
Kratkoročni finansijski plasmani	22	9.297.190	9.597.316
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	23	2.003.570	1.756.690
Aktivna vremenska razgraničenja		156.235	217.931
		15.595.667	14.995.868
UKUPNA AKTIVA		22.557.932	20.641.372
Kapital			
Osnovni kapital	24	5.700.000	5.000.000
Rezerve iz dobitka		570.000	500.000
Revalorizacione rezerve		-	218.700
Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		7.041	7.041
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		(101.193)	(100.000)
Neraspoređeni dobitak		4.117.157	2.937.506
		10.293.005	8.563.247
Dugoročna rezervisanja		66.942	57.254
Kratkoročne obaveze			
Obaveze za premiju i specifične obaveze		7.470	42.254
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada		86.110	136.651
Druge obaveze iz poslovanja	25	217.559	215.600
Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze		7	1.850
Obaveze za porez iz rezultata		118.222	39.086
Pasivna vremenska razgraničenja	26	11.768.617	11.585.430
		12.197.985	12.020.871
UKUPNA PASIVA		22.557.932	20.641.372

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD 01.01.2013. - 31.12.2013. GODINE

	<i>Osnovni kapital</i>	<i>Revalor. rezerve</i>	<i>Nereal. gubici</i>	<i>Ostale rezerve</i>	<i>Neraspoređeni dobitak</i>	<i>Ukupno</i>
						u KM
Stanje na dan 1.1.2012. godine	5.000.000	-	-	500.000	3.340.471	8.840.471
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	-	218.700	-	-	-	218.700
Nerealizovani gubici	-	-	(92.959)	-	-	(92.959)
Neto dobitak tekuće godine	-	-	-	-	2.901.504	2.901.504
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	(3.304.469)	(3.304.468)
Stanje na dan 31.12.2012. godine	5.000.000	218.700	(92.959)	500.000	2.937.506	8.563.247
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	-	(218.700)	-	-	-	(218.700)
Nerealizovani gubici	-	-	(1.193)	-	-	(1.193)
Neto dobitak tekuće godine	-	-	-	-	4.083.470	4.083.470
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	(2.903.819)	(2.903.819)
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	700.000	-	-	70.000	-	770.000
Stanje na dan 31.12.2013. godine	5.700.000	-	(94.152)	570.000	4.117.157	10.293.005

**BILANS TOKOVA GOTOVINE
ZA PERIOD 01.01.2013. - 31.12.2013. GODINE**

	2013. u KM	2012. u KM
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljenih avansi	13.941.847	13.939.864
Prilivi od učešća u naknadi štete	-	163.533
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	7.268.647	2.751.678
Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	(5.387.218)	(6.102.962)
Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	(338.172)	(428.702)
Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarad i ostalih ličnih rashoda	(1.823.720)	(1.810.850)
Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	(2.040.139)	(2.310.402)
Odlivi po osnovu poreza na dobit	(470.689)	(324.032)
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(7.673.486)	(4.083.313)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	3.477.069	1.794.814
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	8.677.145	8.324.721
Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	-	-
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	-	-
Prilivi po osnovu kamata	304.480	404.564
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2.048	8.773
Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	61.240	-
Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	(8.632.067)	(7.016.320)
Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	(105.499)	-
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	(207.105)	-
Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	(1.198.926)	-
Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(1.098.685)	1.721.738
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	700.000	-
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(2.831.504)	(3.300.000)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(2.131.504)	(3.300.000)
NETO PRILIV GOTOVINE	246.880	216.552
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	1.756.690	1.540.138
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	2.003.570	1.756.690

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN

31 DECEMBAR 2013. GODINE

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Dioničko društvo za osiguranje Brčko-gas osiguranje (u daljem tekstu Društvo) registrovano je u Osnovnom sudu u Bijeljini pod brojem uložka: Fi-1140/98, a na osnovu Rješenja Ministarstva finansija Republike Srpske o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja br. 04-4728/98 od 17. septembra 1998. godine.

Društvo je Rješenjem Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 05-127-2/07 od 23.01.2008. godine dobilo dozvolu za obavljanje svih vrsta neživotnih osiguranja, i time uskladilo svoje poslovanje u skladu sa novim Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/05).

Društvo je upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Brčkom, pod brojem D-283/02 sa matičnim-registracijskim brojem subjekta upisa 1-146 i brojem identifikacione oznake 1.

Sjedište Društva je u Brčkom, Banjalučka 8.

Matični broj Društva je: 1-146, a JIB je 4600013830004.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja

Društvo sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa računovodstvenim propisima Brčko Distrikta BiH i propisima Agencije za osiguranje Republike Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje društava za osiguranje.

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, pravna lica i preduzetnici u Brčko Distriktu BiH su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih izvještaja vrše u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumijeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su sastavni dio standarda.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
(NASTAVAK)**

Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

Međutim, do datuma sastavljanja finansijskih izvještaja za 2013. godinu u Brčko Distriktu BiH nisu prevedene niti objavljene sve važeće promjene u standardima i tumačenjima.

Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja, Društvo nije u potpunosti primjenilo MRS, MSFI i tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine.

Prezentacija finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje (Službeni glasnik RS, broj 90/09), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu (Službeni glasnik RS, broj 84/09), kao i Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje (Službeni glasnik RS, broj 97/09).

Računovodstveni metod

Finansijski izvještaji su sastavljeni po osnovu procjenjivanja istorijske vrijednosti osim finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju koji se procjenjuju po fer vrijednosti. Ostala finansijska imovina i obaveze iskazani su po amortizovanoj vrijednosti, umanjenoj za odgovarajuće ispravke vrijednosti.

Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

(a) Prihodi od premije osiguranja

Prihodi od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premija u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se uključuju u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se obračunava za dijelove fakturisanih premija koji se odnose na naredne obračunske periode. Prenosna premija se obračunava metodom „pro rata temporis“ na fakturisanu bruto premiju osiguranja.

(b) Prihodi po osnovu kamata

Prihodi po osnovu kamata se najvećim dijelom odnose na obračunate kamate na dugoročne plasmane i kamate po obveznicama, evidentirane u obračunskom periodu u kome su nastale.

(c) Rezervisanje za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete

Rezervisanje za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete vrši se na osnovu procjene iznosa svake pojedinačne štete osim za štete za koje, na osnovu raspoložive dokumentacije, nije moguće izvršiti takvu procjenu, a za koje se rezervacija vrši na osnovu prosječne likvidirane štete u odnosnoj vrsti osiguranja.

(d) Rezervisane štete

Rezervisane štete obrazuju se u visini procijenjenog iznosa obaveza za nastale prijavljene, a neriješene štete, kao i za nastale neprijavljene štete u tekućem obračunskom periodu.

(e) Troškovi sprovođenja osiguranja

Troškovi sprovođenja osiguranja predstavljaju rashode za obavljanje djelatnosti osiguranja. Podijeljeni su na troškove pribave i troškove uprave. Troškovi pribave uključuju sve direktne troškove koji nastaju kod zaključivanja ugovora o osiguranju, kao što su troškovi osoblja zaposlenog u prodaji, troškovi provizija. Troškovi uprave predstavljaju troškove sprovođenja osiguranja koji nisu direktno povezani sa zaključenjem ugovora o osiguranju.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(f) Preračunavanje strane valute

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u KM po zvaničnom kursu utvrđenom za taj dan.

Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.

Zvanični kursevi primjenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u KM su bili slijedeći:

<i>Valuta</i>	31.12.2013.	31.12.2012.
EUR	1,955830	1,955830
CHF	1,595424	1,619065
USD	1,419016	1,483600
GBP	2,338391	2,394063

(g) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti, odnosno po cijeni koštanja za sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrijednosti po osnovu amortizacije i za eventualne kumulirane gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(g) Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se izračunava primjenom proporcionalne metode u toku procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava, uz primjenu slijedećih stopa:

<i>Naziv</i>	<i>stope</i>
Građevinski objekti	1,30%
Računari i računarska oprema	14,3% - 20,0%
Kancelarijski namještaj	10,0% - 12,5%
Ostala oprema	10,0% - 16,0%
Automobili	15,5%

Obračun amortizacije počinje od narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je sredstvo stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se preispituju svake godine radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

(h) Investicione nekretnine

Investicione nekretnine obuhvataju nekretnine koje Društvo drži radi uvećanja vrijednosti kapitala.

Inicijalno priznavanje investicionih nekretnina vrši se po njihovoj nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Nabavnu vrijednost čini faktorna vrijednost uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon početnog priznavanja investicione nekretnine se vrednuju po fer vrijednosti, koju godišnje utvrđuju eksterni procjenitelji. Fer vrijednost se zasniva na cijenama ponude na aktivnom tržištu korigovanim, ukoliko je neophodno, za specifičnosti sredstva. Promjene u fer vrijednostima investicionih nekretnina se evidentiraju u bilansu uspjeha kao dio ostalih prihoda, odnosno ostalih rashoda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN

31 DECEMBAR 2013. GODINE

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(i) Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan svakog bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvenu vrijednost svoje materijalne i nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu umanjenja vrijednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknativa vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca za rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od knjigovodstvene vrijednosti, onda se knjigovodstvena vrijednost tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slučaju deo gubitka, do iznosa revalorizacije, priznaje se u okviru promjena na kapitalu.

(j) Finansijski instrumenti

Klasifikacija finansijskih instrumenata

Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. Društvo klasifikuje finansijska sredstva u neku od slijedećih kategorija: sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, investicije koje se drže do dospelja, krediti (zajmovi) i potraživanja i sredstva raspoloživa za prodaju. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su sredstva stečena. Rukovodstvo Društva utvrđuje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja.

Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze. Društvo klasifikuje finansijske obaveze u dvije kategorije: obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i ostale finansijske obaveze.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(j) Finansijski instrumenti (nastavak)

Metod efektivne kamate

Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrijednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze i raspodjele prihoda i rashoda od kamate tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduće gotovinske isplate ili primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili, gdje je prikladno, tokom kraćeg perioda na neto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznim računima, kao i kratkoročni depoziti do tri mjeseca koje je moguće lako konvertovati u gotovinu i koji su predmet beznačajnog rizika od promjene vrijednosti.

Kredit (zajmovi) i potraživanja

Potraživanja od kupaca, kredit (zajmovi) i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao kredit (zajmovi) i potraživanja.

Kredit (zajmovi) i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamate, umanjenoj za umanjenje vrijednosti po osnovu obezvređenja. Prihod od kamate se priznaje primjenom metoda efektivne kamate, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje priznavanje prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(j) Finansijski instrumenti (nastavak)

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su nederivativna sredstva koja su naznačena kao raspoloživa za prodaju i nisu klasifikovana kao finansijska sredstva naznačena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, investicije koje se drže do dospeća i krediti (zajmovi) i potraživanja.

Nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju priznaju se po njihovoj fer vrijednosti. Dobici ili gubici nastali po osnovu promene fer vrijednosti priznaju se u okviru promjena na kapitalu, na računima nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu hartija od vrijednosti. Umanjenja za gubitke po osnovu obezvrjeđenja vrijednosti se priznaju direktno u bilansu uspjeha. U slučaju prodaje finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju ili trajnog umanjjenja vrijednosti, kumulativni dobitak ili gubitak, prethodno priznat u okviru kapitala, prenosi se na prihode i rashode perioda.

Fer vrijednost finansijskih sredstava se u načelu utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti ostvarenoj na Banjalučkoj berzi na dan bilansa stanja. Za sredstva za koja ne postoji aktivno tržište, fer vrijednost se utvrđuje korišćenjem tehnika procjene. Tehnike procjene obuhvataju korišćenje poslednjih nezavisnih tržišnih transakcija između obavještenih, voljnih strana, ako su dostupne, poređenje sa aktuelnom fer vrijednošću drugog instrumenta koji je u značajnoj mjeri isti i analizu diskontovanog toka gotovine. Sredstva za koja ne postoji aktivno tržište i za koja nije moguće realno utvrditi fer vrijednost vrednuju se po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za eventualne kumulirane gubitke po osnovu umanjjenja vrijednosti.

Umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava

Na dan svakog bilansa stanja Društvo procjenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do umanjjenja vrijednosti imovine finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha). Obezvrjeđenje finansijskih sredstava se vrši kada postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijskog sredstva, procijenjeni budući novčani tokovi sredstava izmjenjeni.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(j) Finansijski instrumenti (nastavak)

Umanjenje vrijednosti finansijske imovine

Obezvrjeđenje (ispravka vrijednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospijeca za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana. Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspjeha. Naplata otpisanih potraživanja knjiži se u bilansu uspjeha kao ostali prihod.

Obezvrjeđenje akcija, klasifikovanih kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, koje se ne kotiraju na Banjalučkoj berzi vrši se u slučaju značajnog ili dugotrajnog pada fer vrijednosti posmatrane akcije ispod njene knjigovodstvene vrijednosti. Prethodno priznati rashodi obezvrjeđenja po ovom osnovu se ne ukidaju kroz bilans uspjeha. Svako naknadno povećanje fer vrijednosti se priznaje direktno u okviru kapitala.

Ostale finansijske obaveze

Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju po fer vrijednosti primljenih sredstava, umanjenoj za troškove transakcije.

Nakon početnog priznavanja, ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u bilansu uspjeha obračunskog perioda.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(k) Porez na dobit

Tekući porez

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju Brčko Distrikt BIH. Konačni iznos obaveze poreza na dobit utvrđuje se primjenom poreske stope od 10% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazanu u zvaničnom bilansu uspjeha koji se koriguje za razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Brčko Distrikta BIH.

Ovi propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

Sastavljanje finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva da vrši procjene i koristi pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procjenjenih iznosa.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtijevaju vršenje procjene i korišćenje pretpostavki predstavljena su u daljem tekstu:

(a) Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnim knjigama Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“.

(b) Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvene vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjeња vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčanih tokova mogu da utiču na knjigovodstvenu vrijednost odnosne imovine.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE (NASTAVAK)

(c) Ispravka vrijednosti potraživanja

Društvo obračunava obezvrjeđenje sumnjivih i spornih potraživanja u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu procijenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje (Službeni glasnik RS, broj 10/09), kao i na osnovu procjene rukovodstva Društva zasnovane na istorijskom iskustvu.

(d) Rezervisane štete

Rezervisane štete obrazuju se u visini procijenjenog iznosa obaveza za nastale prijavljene a neriješene štete, kao i za nastale neprijavljene štete u tekućem obračunskom periodu.

**5. PRIHODI OD PREMIJE OSIGURANJA, SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA
NEŽIVOTNIH OSIGURANJA**

Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja	2013. u KM	2012. u KM
Obavezno osiguranje od autodgovornosti	11.224.037	11.845.166
Osiguranje motornih vozila (auto-kasko)	1.386.002	1.440.386
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	310.532	223.070
Granično osiguranje od autoodgovornosti	228.921	122.163
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja - OLN	226.641	284.647
Osiguranje putnika u motornom vozilu - AN	222.475	268.813
Osiguranje imovine - provalna krađa i razbojništvo	105.174	80.603
Ostali prihodi od premije osiguranja	319.095	195.363
Ukupno:	14.022.877	14.460.211

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE

6. PRIHODI OD UKIDANJA I SMANJENJA REZERVISANJA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	2013. u KM	2012. u KM
Prihodi od smanjenja rezervisanih šteta – nastale neprijavljene štete	222.364	3.740
Prihodi od smanjenja rezervisanja redovne štete	130.398	-
Prihod od smanjenja rezervisanih troškova obrade šteta	1.624	128.297
Prihod od smanjenja otpremnine	-	4.166
Ukupno:	354.386	136.203

7. DRUGI POSLOVNI PRIHODI

Drugi poslovni prihodi	2013. u KM	2012. u KM
Prihodi od regresa po osnovu obaveznih osiguranja	135.004	100.826
Prihodi od realizacije zelenih kartona	120.036	131.002
Prihodi od regresa po osnovu neobaveznih osiguranj	81.899	146.812
Prihodi od zakupnina	3.600	2.850
Prihodi po ostalim osnovama	1.687	7.388
Prihod od biroa zelene karte	-	8.113
Ukupno:	342.226	396.991

8. RASHODI ZA DUGOROČNA REZERVISANJA I FUNKCIONALNE DOPRINOSE

Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	2013. u KM	2012. u KM
Doprinos Zaštitnom fondu	221.584	212.332
Doprinos za preventivu	148.722	150.747
Vatrogasni doprinos	32.529	35.673
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	84.166	27.788
Ukupno:	487.001	426.540

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE

9. NAKNADE ŠTETA I OSTALE NAKNADE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja	2013. u KM	2012. u KM
Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	5.387.218	6.102.962
Rezervisanja za štete, udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	413.382	1.281.951
Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	369.076	438.378
Ukupno:	6.169.676	7.823.291

10. TROŠKOVI MATERIJALA, ENERGIJE, USLUGA I NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi	2013. u KM	2012. u KM
Nematerijalni troškovi	994.683	1.190.782
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	469.428	455.251
Troškovi materijala, goriva i energije	337.203	383.948
Troškovi poreza i doprinosa	142.583	149.434
Troškovi provizija	33.219	37.077
Ukupno:	1.977.116	2.216.492

11. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	2013. u KM	2012. u KM
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	1.381.774	1.399.696
Ostali lični rashodi i naknade	283.952	290.406
Ukupno:	1.665.726	1.690.102

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE

12. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi	2013. u KM	2012. u KM
Prihodi od kamata	453.806	381.850
Pozitivne kursne razlike	5.711	26.968
Ostali finansijski prihodi	33.991	15.771
Ukupno:	493.508	424.589

13. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi	2013. u KM	2012. u KM
Negativne kursne razlike	256.813	9.948
Rashodi kamata	183	858
Ostali finansijski rashodi	203	756
Ukupno:	257.199	11.562

14. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi	2013. u KM	2012. u KM
Dobici od prodaje opreme	9.226	-
Ostali prihodi	226.410	68.760
Ukupno:	235.636	68.760

15. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi	2013. u KM	2012. u KM
Otpisi potraživanja ostalih osiguranja	211.442	71.442
Otpisi potraživanja po osnovu kamata	140.811	7.125
Ostali rashodi	71.224	50.096
Ukupno:	423.477	128.663

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE

16. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit	2013. u KM	2012. u KM
Dobitak prije oporezivanja	4.592.788	3.303.499
Korekcija za poreske svrhe	500.394	716.452
Poreska osnovica	5.093.182	4.019.951
Tekući porez na dobit (po stopi od 10%)	509.318	401.995

17. ZARADA PO AKCIJI

Zarada po akciji	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Dobitak obračunskog perioda	4.083.470	2.901.504
Prosječan ponderisani broj akcija	5.700	5.000
Zarada po akciji:	716.40	580.30

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE

18. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	<i>Zemljište</i>	<i>Građev. objekti</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>Invest. nekretn.</i>	<i>Ukupno</i>
NABAVNA VRIJEDNOST					
<u>Stanje na dan 31.12.2012.</u>	604.250	647.850	428.457	3.629.038	5.309.595
Nabavka	-	45.000	162.105	-	207.105
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(214.310)	-	(214.310)
Procjena vrijednosti	-	-	-	(32.000)	(32.000)
Prenos sa/na	(604.250)	(237.060)	-	817.512	(23.798)
<u>Stanje na dan 31.12.2013.</u>	-	455.790	376.252	4.414.550	5.246.592
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI					
<u>Stanje na dan 31.12.2012.</u>	-	59.594	249.718	-	309.312
Amortizacija	-	5.730	41.729	-	47.459
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(142.636)	-	(142.636)
Prenos sa/na	-	(23.798)	-	-	(23.798)
<u>Stanje na dan 31.12.2013.</u>	-	41.526	148.811	-	190.337
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2012. godine	604.250	588.256	178.739	3.629.038	5.000.283
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2013. godine	-	414.264	227.441	4.414.550	5.056.255

19. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Dugoročni finansijski plasmani	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	800.000	-
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeka	499.592	128.217
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	273.346	169.041
Ostali dugoročni finansijski plasmani	325.972	325.972
Ukupno:	1.898.910	623.230

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE

19. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (NASTAVAK)

Dugoročni finansijski plasmani u zemlji su dati u narednoj tabeli:

Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Dugoročni depoziti		
Nova banka a.d. Banja Luka	600.000	-
NLB banka d.d. Tuzla	200.000	-
Ukupno:	800.000	-

20. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREMIJE, UČEŠĆA U NAKNADI ŠTETA I OSTALI KUPCI

Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	1.873.616	1.678.167
Ostali kupci i ostala potraživanja	162.817	147.729
Ukupno:	2.036.433	1.825.896

21. DRUGA POTRAŽIVANJA

Druga potraživanja	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Ostala potraživanja	1.828.929	1.201.256
Potraživanja od biroa zelene karte	15.461	-
Potraživanja za refundacije bolovanja i pripravnika	7.154	2.680
Potraživanja od kupaca za kamate	2.498	103.761
Ukupno:	1.854.042	1.307.697

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

22. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoročni finansijski plasmani	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Kratkoročni depoziti		
UniCredit Bank a.d. Banja Luka	2.108.382	2.263.917
Nova banka a.d. Banja Luka	1.120.871	1.500.000
Sberbank a.d. Banja Luka	1.000.000	-
Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka	1.000.000	650.000
Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	866.937	932.404
Hypo Alpe Adria bank a.d. Banja Luka	700.000	700.000
Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina	600.000	1.200.000
Komercijalna banka a.d. Banja Luka	500.000	-
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka	500.000	650.000
NLB banka d.d Tuzla	500.000	699.995
Hypo Alpe Adria bank a.d. Mostar	401.000	401.000
UniCredit Bank d.d. Tuzla	-	500.000
Bobar banka a.d. Bijeljina	-	100.000
Ukupno:	9.297.190	9.597.316

23. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovinski ekvivalenti i gotovina	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Žiro računi	1.967.296	1.572.065
Blagajna	24.813	168.680
Devizni računi	11.461	15.945
Ukupno:	2.003.570	1.756.690

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

24. OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital iskazan na dan 31. decembra 2013. godine u iznosu od 5.700.000 KM sastoji se od 5.700 običnih (redovnih) akcija nominalne vrijednosti od 1.000 KM po akciji.

Akcionari Društva su dati u narednoj tabeli:

Akcionari	% učešća
Brčko Gas d.o.o. Brčko	99,89
Kojić Đorđe	0,11
Ukupno:	100,00

25. DRUGE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Druge obaveze iz poslovanja	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Obaveze prema dobavljačima		
- Povezana pravna lica	25.858	89.468
- Ostala pravna lica	117.061	83.216
Obaveze protivpožarne zaštite	63.037	33.851
Ostale obaveze	11.603	9.065
Ukupno:	217.559	215.600

26. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Pasivna vremenska razgraničenja	31.12.2013. u KM	31.12.2012. u KM
Prenosne premije neživotnih osiguranja	7.118.306	7.091.907
Rezervisanja za redovne štete	2.206.448	1.999.138
Rezervisanja za štete ostalih osiguranja – nastale neprijavljene štete	2.002.481	2.197.515
Doprinos za preventivu sredstava obaveznih osiguranja	420.338	275.887
Rezervisanja za troškove obrade štete	21.044	20.983
Ukupno:	11.768.617	11.585.430

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

27. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Bilans stanja	2013. u KM	2012. u KM
Potraživanja		
Brčko-gas d.o.o. Brčko	214.400	189.225
	214.400	189.225
Obaveze		
Brčko-gas d.o.o. Brčko	25.858	89.468
	25.858	89.468
Neto potraživanja:	188.542	99.757

28. UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA

Društvo zaključuje aktivne ugovore o osiguranju kojima se rizik od osiguranja prenosi sa klijenta na Društvo, kao i pasivne ugovore o reosiguranju kojima se rizik osiguranja prenosi sa Društva na reosiguravatelje.

Po svojoj prirodi svaki pojedinačan rizik osiguranja je slučajan i nepredvidiv. Kod pružanja jedne ili više vrsta osiguranja, osnovni rizik proizilazi iz činjenice da ukupna šteta i naknada šteta plaćena po ugovoru pređu iznos premije ili preuzetih obaveza po pojedinom riziku, zbog učestalosti ili veličine šteta.

Upravljanje rizikom osiguranja ima za cilj da omogući Društvu ostvaranje dobiti na način da se ne ugroze osnovni interesi osiguranika, korisnika osiguranja i drugih povjerilaca, kao ni stabilnost poslovanja.

Društvo neprekidno prati sopstvenu izloženost riziku osiguranja, što obuhvata prepoznavanje, procjenjivanje i mjerenje rizika, te na osnovu toga donošenje odgovarajućih odluka i preduzimanje konkretnih aktivnosti.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

29. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima, kao što su kreditni rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje finansijskim rizicima je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih efekata na finansijske performanse Društva u uslovima nepredvidivosti kretanja na finansijskim tržištima.

Društvo ne koristi finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje obzirom da takvi instrumenti nisu u široj upotrebi, niti postoji organizovano tržište ovih instrumenata u Republici Srpskoj.

(a) Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi moglo dovesti do finansijskog gubitka Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne finansijske plasmane, kratkoročne finansijske plasmane i potraživanja.

Na osnovu javno dostupnih finansijskih informacija i internih istorijskih podataka o saradnji, Društvo vrši određivanje boniteta za pojedinačnog poslovnog partnera. Na osnovu procenjenog boniteta utvrđuje se iznos maksimalne kreditne izloženosti za pojedinačnog poslovnog partnera, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva.

Društvo nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika, obzirom da se njegova potraživanja i plasmani odnose na veći broj međusobno nepovezanih kupaca.

(b) Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da u svakom trenutku ispunjava svoje obaveze. Rizikom likvidnosti se upravlja održavanjem odgovarajućih novčanih rezervi, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa dospjeća finansijskih sredstava i obaveza.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

30. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA

Upravljanje rizikom kapitala služi rukovodstvu Društva da očuva mogućnost poslovanja po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala.

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto zaduženosti i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze, kratkoročne i dugoročne, umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.

Obzirom da Društvo nema obaveza po kreditima, Društvo ne analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti.

31. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA

U skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje, ovlašćeni aktuar je u svom izvještaju od 22. marta 2014. godine izrazio pozitivno mišljenje na poslovanje Društva za 2013. godinu.

32. EKSTERNA KONTROLA

Poslovanje Društva je u 2013. godini bilo predmet redovne kontrole Agencije za osiguranje.

Nakon izvršene kontrole, Agencija za osiguranje Republike Srpske je 19. marta 2014. godine izdala rješenje broj 04-406-28-6/13 u kome se Društvu nalažu određene aktivnosti u cilju otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju utvrđenih Zapisnik o kontroli broj 04-406-28-3/13.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2013. GODINE**

33. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

Odgovorno lice